

PULLA IMVUILA



Kgatišopaka ya Grain SA ya batšweletši ba ba hlabologago

BALA KA CARE:

- 3 > Botlha jwa mmu le botlhokwa jwa llaeme
- 5 > Go baakanyetsa sejwalo sa korong se se tläng sa gago
- 9 > Itse seemo sa dikotla sa mmu wa gago



Go nna molemirui yo o atlegileng go ka nna le kgwetlho e kgolo

NTLHA YA SEPOLETIKI LE LEFATSHE GO BONALA E TLAATSAWA LOBAKA LO LOLEELE GO KA RARABOLOLWA MO E KA ITUMEDISAND/KGOTSOFATSANG MONGWE LE MONGWE. MO LENANEOTLHABOLOLONG LA BALEMIRUI LA RONA, GA RE ITSHWENYE THATA KA DIPOLETIKI – RE BALEMIRUI BA BA BATLANG GO THUSA BALEMIRUI BA BANGWE GO NNA BALEMIRUI!

thoro botoka, fa lefatshe lengwe le na le kgono e e kwa godimo go gaisa lefatshe lengwe. Gangwe le gape re amogela megala kgotsa melaetsa go tswa kwa bathong ba ba batlang thuso. Pele re ka bona gore a re ka thusa kgotsa nnyaya, re tihoka tshedimosetso e e latelang:

- Lefatshe la gago le kwa kae?
- Bogolo jwa lefatshe la gago ke bokae?
- Thulaganyo ya thuolefatshe ya gago ke efe – a o mo lefatsheng la morafe, a ke lefatshe la mothakanelwa, a ke lefatshe la gago (o le itheketsé) kgotsa ka mana-neo a PLAS kgotsa LRAD go tswa lefapheng la Merero ya Mafatshe?)

Re utlwa gore batho bangwe ba na le mafatshe a matona, fa batho bangwe bona ba na le ditokana fela tsa lefatshe. Dikgaolo dingwe ke dikgaolo tse di ntshang di-





Mme Jane a re...

Etota ke Sedimonthole mme ngwaga o tla kwa bokhulong. Ke tshepa gore o jwetse dijwalo tsotlhe tsa selemo tse o neng o rulagantse go di jwala mme dijwalo di a sololetsa. Se lebale go tsoma ditshenekegi le malwetse – morago ga matsapa otlhe a gago ga o batle go latlhiegelwa ke dijwalo ka ntlha ya tshenekeginyana nngwe!

Monongwaga re ne re tshegofetse go bona thuso ya matlolo go tswa *Maize Trust* mo lenaneong la rona, gammogo le go tswa go *Winter Cereals Trust, Sorghum Trust* gammogo le ba *Oil and Protein Seeds Development Trust*. Kwa ntle ga tlamelo ka matlolo ga bona, re ka bo re sa kgona go dira le balemirui le go dira seabe sa rona mo ntšhwafatsong ya mhama o gammogo le mo tshireletsegong ya dijo ya lelapa le ya setšaba.

Dikhosokatiso le dipitso tsa ditlhophathutano di tlaa simolola gape ka Tlhakole – tsweetswee netefatsa gore o amogela lenaneo kwa ofising e e gaufi ya gago. Re na le diofisi tse o di itseng – Zeerust, Nelspruit, Vryheid, Ladybrand, Kokstad le Mthatha. Re sa ntse gape re butse ofisi e ntšhwakwa Belfast (Mpumalanga). Mogokaganyi wa rona yo mošwa koo ke Naas Gouws mme re mo eleletsa kgolagano e telele le lenaneo le balemirui ba ba tlhabologang botlhe. Bontsi jwa lona bo setse bo kopane le Naas gonane o setse a dirile katiso e ntsi thata ka Sezulu le Sendebele.

Re lo eleletsa lotlhe Keresemose ya kagiso le e tshegofetseng le 2012 e e tletseng ka dithoro!



Go nna molemirui yo o atlegileng go ka nna le kgwetlho e kgolo

- A o na le diterekere le didiriso?
 - A o molemi wa leruri (nako yotlhe)?
- Fa re na le tshedimosetso e, re kgona go bona gore re ka go gakolola botoka jang.

Go na le batho ba bantsi ba ba reng ba batla go nna balemirui. Fela le gale o tlhoka go leba fela diketekete tsa diheketa tsa lefatshe la morafe, gammogo le lefatshe lengwe le le abilweng sešwa, go ka lemoga gore go nna molemirui ke kgwetlho. Ga go bonolo mme go na le ditlhokego tsa pele di le mmalwa go ka atlega. Fa o batla go atlega:

- Ntlhayosi ya bothokwa thata ke gore o bo o ineitse. Ga re ise re bone katlego gope mo bathong ba ba batlang go nna balemirui ba bontlhannngwe – temo ya dithoro e go batla o feletse mo go yona. O tshwanetse wa bo o rata go nna karolo ya lenaneotlhabololo la balemirui – o tsene dipitso tsa ditlhophathutano, malatsi a balemirui, dikhosokatiso, jj.
- O tshwanetse gape o bo o na le lefatshe la temo le le nonneng (go dira temo ya dithoro).
- Lefatshe la gago le tshwanetse la bo le le mo kgaolong eo pula le mohuta wa mmu di letlang ntshokuno e e nang le poelo (mmu o o lopapadia le pula e nnye ga di kgontshe go dira temothuo e e nang le poelo).
- Kwa ntle ga gore lefatshe la gago e bo e le sekgemetšhane, o tlaa tlhoka go nna le ditererekere le metšhine. Se ke bothata jo bogolo gonane dilwana tse di tura mo go maswe mme

mafapha a puso ga se gantsi ba abela balemirui ba ba ikemiseditseng le ba tota, didiriso tse.

- Go tshwanetse go nne le mmaraka wa dijwalo tse o batlang go di jwala.
- Mafaratlhathla a go dirana le dijwalo tse o rulaganyang go di jwala a tshwanetse a bo a le teng – sekao kwa Kapabothhaba, dikgaolo tse dintsigadi a siamela ntshokuno ya korong gonane go se na dirobi tsa “combine” ga go na ditereilara tsa morwalomogolo go rora, ga go na difalano go boloka ka bontsi mme ga go na diomisathoro (gakologelwa gore re roba korong mo pakeng ya selemo mme gape e jwalwa mo dikgaolong tsa pula ya selemo se se rayang gore re tshwanetse re bo re ka kgona go omisa dithoro).

Re ka rata thata go thusa motho ofe kana ofe yo o nang le lefatshe la temo le le siameng mo kgaolong ya tlaeomete e tshwanetseng go nna molemathoro. A re tseeng matsapa a go dirisa lefatshe lotlhe le le sa dirisiweng – fa fela lefatshe leo lotlhe le le sa dirisiweng – le le mo ntshokunong, ke gona re ka buang ka kabosešwa ya lefatshe le gajaana le leng mo ntshokunong. Nte re se ke ra lebala gore: “Balemirui ba fepa setšaba”. Balemirui ke isagwe ya rona!



JANE MCPHERSON, MOTSAMAI SALENANEO
WA LENANEOTLHABOLOLO LA
BANTSHAKUNO LA GRAIN SA



Botlha jwa mmu le botlhokwa jwa llaeme

MEBU E BOTLHA E TLWAELEGILE THATA MME KE SEBAKOSEGOLO SA THOBO E E BOKOA YA DIJWALO. KAMEGO E E MASISI YA BOTLHA JWA MMU KE GO RE KGOLOMEDI E A KGORELETSEGA. MEDI E MEKHUTSHWANE E MEKIMAYANA, TLHAELO YA MEDIMOTLANG KE TSHUPO E E TLWAELEGILENG YA BOTLHA JWA MMU JO BO TSENELETSENG.

Kgolomedi e e kgoreletsegileng e tlhola tshwabo e e oketsegileng gonne dimela di sa kgone go gopa metsi a a lekaneng, tota le mo mebung e e bongola jo bo fa gare. Monyelo ya N le P le yone e lekanyediwa ke thulaganyo ya medi e mennye mme tlhaelo ya dikotla e ka tlhagelela gammogo le tatlhegelo ya sematlole ya monontsha ka o sa dirisiwe ka botlalo le thobo e e fokotsegileng.

Go na le dipharologanyo magareng ga dijwalo tse di farologaneng le ksono ya go gola mo mebung e e bothla. Mmidi o masisi thata mo bothheng go na le dinawa le "cowpeas". Tsela e le nngwe fela e e nonofileng go samagana le mathata a bothla jwa mmu, ke go tshela llaeme mo mmugodimong.

Dipatlisiso di bontshitse gore go tshela mebu e e bothla llaeme ke ntla ya botlhokwa thata mo ntshokunong ya dijwalo. Le mororo kgetse

ya llaeme e ja kwa tlase ga kgetse ya monontsha, gantsi go batlega methamo e e boitshegang ya llaeme go tlaphola bothla jwa mmu. Sekao, poloto ya dimmitara tse 10 ka dimitara tse 10 (100 m²) e ka tshelwa kgetse tse pedi tsa llaeme, fela ya tlhoka 2 kg ya monontsha. Se se raya gore go tshela llaeme go akaretsa ditshenyegelo tsa llaeme, gammogo le tshenyegelo ya thoro le tsenyeletso, se se dirang tiro ya go tshela llaeme mo balemiruing ba ba kobodikhutshwane, gammogo le balemirui ba ba nnang kwa magaeng, go nna tlhotlhwa godimo thata. Fela le gale, go tshela llaeme go botlhokwa thata mo tokafatsong ya thobo mo mebung e e bothla. Tiriso ya monontsha o le osi fela, ga go kitla go tokafatsa thobo foo bothla jwa mmu bo boitshegang.

Llaeme ga e tlhokege setlha sengwe le sengwe. Morago ga tshelo e e nepagetseng ya mothamo wa llaeme o o nepagetseng ga go kitla go tlhokega llaeme gape mo dingwageng tse tlhano kgotsa go feta.

Tsela e le yosi fela ya go tlhomamisa tlhokego ya llaeme ke ka go dira tekommu. Dikaommu di tshwanetse go tsewa mo masimong ka se-bele, le go romelwa go sekasekwa. Dipholo tsa tshekatsheko di tlaa tlhomamisa gore go tlhokega llaeme e e kana kang ka heketara mo tshimong kgotsa polotong eo e e kgethegileng.



Go tshela llaeme mo mebung e e bothla ke nngwe ya dintlha tsa botlhokwa thata mo ntshokunong ya dijwalo.

Botlha jwa mmu le bothokwa jwa llaeme

Lenaneo 1 le supa diphetolelo tse di ka thusang mo kelong ya tshelo e nepagetseng ya kgaolo e e rileng.

Gore e dire sentle, llaeme e tshwanetse gore e tshelwe ka tekatekano mo boalogodimong mme e bo e lemelelwe mo mmung. Temelelo e tshwanetse e dirwe ka go desa kgotsa lemelelwe ka mogoma. Mo mebung e e botlha thata, llaeme e tshwanetse e lemelelwe dikgwedi di le mmalwa pele ga jwalo, go neelana ka nako ya go diragala ga tlapholo ya botlha. Ka kakaretso go tshela llaeme go diragala dibeke tse thataro go ya robedi pele ga jwalo.

Fa motho a lwala, o tlaa ya ngakeng. Ngaka e tlaa mo tlhatlhoba le go mo fa melemo e e nepagetseng kgotsa lokwalo go fodisa bolwetse. Se ga se farologane le mo mmung. Romela sekao sa gago kwa laborating mme o bone gore mmu wa gago o tlhoka eng gore o fole. Mmu o a tshela, o tlhoka dijo, metsi le mowa. Fa o tlhokomela mmu wa gago, mme o tlaa go araba ka go go naya thobo e e botoka.



Lenaneo 1: Kelotshelo e e nepagetseng ya kgaolo e e rileng.

Llaeme e e atlanegisiwang ka ha	Kgaolo e e akareditsweng ka llaeme ya 50 kg
2 t/ha	250 m ² (16 m x 15,6 m)
4 t/ha	125 m ² (11 m x 11,4 m)
6 t/ha	83 m ² (9 m x 9,2 m)
8 t/ha	63 m ² (8 m x 8 m)
10 t/ha	50 m ² (7 m x 7 m)
15 t/ha	33 m ² (6 m x 5,5 m)
20 t/ha	25 m ² (5 m x 5 m)



Botlha jwa mmu jo bo kwa godimo bo tlhola medi e mekhutshwane e mekimanyana le tlhaelo ya medimetlang.

Mabele a marega

Go baakanyetsa sejwalo sa korong se se tlang sa gago

Go NTSHIWA KORONG E NTSI KWA FOREISETATA KOO PALOGARE YA PULA E LENG MAGARENG GA 625 MM GO YA 875 MM, EO KABAKANY-ETSO YA 20% YA YONA E NANG MAGARENG GA MORANANG LE LWETSE. LE E BILE E LE KWA TLASE KA MOTHAMO, GO NA GA PULA MO MARIGENG GO A BELAETSAA, MME KORONG E IKANTSE BOGOLOSEGOLO POLOKELO YA BONGOLA, JO BO KA BOLOKWANG MO MMUNG MO BOKHUTLONG JWA SELEMO LE MO LETLHABULENG.

Metsi

Bongola ke ntsha ya bothokwa thata e e tshwanetseng ntshokuno ya korong e e sa nosiweng mo dikgaolong tsa dipula tsa selemo. Mohuta wa mmu mmogo le mekgwadiriso ya tshugommu di tlhotlheletsa gore ke bongola jo bo kana kang jo bo ka bolokwang mo mmung. Eno ke nngwe ya dintsha tse di masisi mo dikgaolong tse setlhakgolo se omileng mme ts-welelopele ya sejwalo e ikaegileng ka bongola jo bo bolokilweng.

Phopholego ya mmu

Metsi a mo mmung a bothokwa mo dibakeng tse di magareng ga dikarolwana tsa mmu tse di popota tse di tshwanang le mo sepontsheng (ngaming). Fa dikarolwana tsa mmu di le dipotlana e bile di bopegile ka go lekalekana thata, gona dibaka di tlaa nna dinnye mme metsi le ona a tlaa tshwarwa mo

mmung ka bothata. Fa dibaka di le dikgolo magareng ga dikarolwana, gona semela se ka fithelela metsi ka bonolo thata.

Phopholego ya mmu e kaelwa ke bogolo le popego ya dikarolwana tsa mmu. Mebu ya mothaba e dirilwe ka dikarolwana tse dikgolo tse di sa le-kalekaneng, tse di nang le dibaka tse dikgolo magareng ga tsona. Mebu ya mmopa o montsi e dirilwe ka dikarolwana tse dinnye tse di lekalekanang tse di tshwaraganeng thata. Mebu ya mmopa o montsi e monyela metsi ka bonya thata mme gape go bokete thata mo semeleng go bona metsi go tswa mo mmung o. Mebu ya mothaba e na le dibaka tse dikgolo magareng ga dikarolwana, ka jalo metsi a ka oma ka bonako jo bogolo – ka jalo mmu o oma ka bonako. Metsi ga a kgone go nwelelela mmopa bonolo mme go bokete mo dimeleng go fithelela metsi. Mothaba kgotsa mmopa o o feteletseng ga o a siamela ntshokuno ya korong.

Matshwanedi a ntshokuno ya korong

Mekgwadiriso ya temo e e tlwaelegileng ya korong mo dikgaolong tse dintsie akaretsa tiriso ya dithulaganyo tsa tshugommu tse di farologaneng. Go ribolola go tlhola logogo lwa mogoma kwa botennyne jwa sefatlhogo sa mogoma se kopanang le mmu teng. Ka ntsha e nngwe, diswipi, mo mehuteng ya mmu e mentsi, e e nang le tekatekano e e kwa tlase ya masalela a dimela, di ka tlhola llaga e e katisegetseng magareng ga 10 - 15 cm, ka fa tlase ga boalogodimo jwa mmu. Go bothokwa go feta go thuba llaga e

Go baakanyetsa sejwalo sa korong se se tlang sa gago

e katisegetseng e pele ga jwalo, ka go dirisa dithaene tse di matshwanedi (kgotsa tiro ya go repa). Kgato e e tlaa isa kwa kgolong e e feleletseng ya meditlaleletso e e tlaa kgonang jaanong go fithelela porofaele ya mmu yothe le go boloka bongola.

Taolo ya bongola

Mmu o na le bokgoni jwa go boloka metsi mo diphatlaneng tse dinnye mo gare ga dikarolwana tsa mmu. Metsi a tshwanetseng go bolokwa mo mmung a tswa mo puleng e gantsi e nang mo Lethabuleng le Dikgakologong. Morago ga dijwalo tse di fetileng di sena go rojwa, go tlhogega go tlhanyaolola mmu gore pula e e tlaa nang e kgone go nwelelela mo mmung le go bolokelwa dijwalo tse di latelang.

Ka bomadimbabe, ka tlhanyaololo le pitikololo ya mmu, dipo tsa mofero le dithoro tse di tlhotlhoregileng go tswa thobong e e fetileng di kopana le mmu o o bongola, mme di tlhoge. Mefero efe le efe e e tlhogileng mo tshimong e e baakanyediwang ntshokuno ya korong ke baba ba dijwalo tse di latelang, ka e tlaa bo e dirisa bongola jo bo tshwanetseng go bolokelwa dijwalo tse di latelang, mme gape e dirisa le dikotla tsa mmu tse di tshwanetseng dijwalo tse di latelang. Ka jalo go botlhokwa thata gore go se ke ga bo ga lethwa sepe go tlhoga mo tshimong go fithelela dijwalo tse di latelang tsa korong di jwetswe (gantsi magareng ga Moranang le Phukwi, go ya fela ka kgaolo, methale le bolele ba paka ya go dika e e fetileng).

Temommu le paakanyo

Paakanyommu ke ntlha ya botlhokwa thata mo modikong otlhe wa ntshokuno ya korong. Gape ke mokgwatiriso o o turang go feta. Fa paakanyo ya mmu e sa dirwa ka botlalo, ga go bonolo go baakanya seemo morago ga dijwalo di jwetswe.

Ditirego tsa botlhokwa thata tse di amiwang ke tshugommu di akaretsa tsenelelo le mowafalo. Go nna teng ga bongola mo mmung ke ntlha e le yosi ya botlhokwatlhokwa mo ntshokunong ya dithoro mo Aforikaborwa mme ka jalo go masisi thata gore ditshugo tsotlhе tsa mmu di totisiwe nwelelo e e kwa godimo ya metsi mo mmung le go fokotsa mowafalo. Mo go se, dipholo tse di gaisang di fithelelwа ka go tshola mmugodimo o tlhanyaolotsweng (± 5 cm) mo go nang le dibodi. Se se tlhola nwelelelo e e bonako le mowafalo ya bongola e e fokotsegileng. Kwa ntlheng lebelo la mowafalo le kwa godimo mme le fokotsegia ka bonako.

Ka tsela ya tshugopotlana, go feta 15% ya dirite tsa dimela e tlogelwa mo tshimong mme taolomofero e dirwa ka dikhemikale. Dirite tsa dimela di dira jaaka motswed i wa dibodi mo ditshetsaneng tsa mmu le go fokotsa kgogolego ka metsi le phefo. Tshugopotlana e akaretsa bogolo tiriso ya didiriso tsa dithaene le direpara go tlhanyaolola mmu mme le mekgwa e mengwe ya tshugo e lekanyeditswe kwa tlase thata. Bontsi jwa masalela a dimela bo tlogelwa mo tshimong ka fa go kgonegang mme sejwalo se se latelang se jwalwa mo masaleleng ka dipolantere tse di diretsweng ka kgethego go sega go ralala masalela.

Balemirui ba itse kgotsa ba sa itse ba tshwaragana le go batlisisa mekgwa ya ntshokuno e e tla oketsang poelo mo dijwalong. Ka ntlha ya gore go suga mmu go kamego ya ditshenyegelo e e kwa godimo, go bothale go ka tsaya se jaaka kgaolo ya go fokotsa ditshenyegelo tsa ntshokuno. Pele o lebelela mekgwa e mengwe ya tshugo, molemi o tshwanetse go tlhaloganya maikaelelo a mekgwa e mengwe. Phetogo e tshwanetse go tlisa phetogo e e siameng mo seemong sa gajaana (poelo e e oketsegileng).

**TSHEDIMOSETSO E BONWE GO TSWA MO KAEDING
YA TLHAGISO MO NTSHOKUNONG YA KORONG**



William Matasane, Jannie de Villers le Koos Mthimkhulu kwa letsatsing la Balemirui la Hebron.

A dingwaga tsa gago ke letlotlo kgotsa disuga mo madirelong a korong?

AFORIKABORWA E LEBANE LE MATHATA A MAGOLO MABAPI LE DINGWAGA TSA BANTSHAKUNO. BANTSHAKUNO BA BA MAFOLOFOLO BA BA NANG LE LEFATSHE, MAITEMOGOLO LE BOKGONI, BA MO KEMONG YA BA DINGWAGA TSE DI KWA GODIMO. Go ise go ye kae, ba tlaa bo ba tswa mo temothuong le go tlogela phatlha e e boitshegang. **GA RE BONE FA BOTHATA BO KA RARABOLOLWA BONOLO JALO.** MONGWE WA MEFAMA EO, SE SE BONALANG SENTLE THATA, KE MO MEFAMENG YA MERAFE – BAŠWA GA BA MO TEMOTHUONG.

Kemelano le go fetola dintlhla

Ka bomadimabe fa o ntse o tsofala, o tlhomama le go feta mo mekgweng ya gago. Gantsi re utlwa batho ba bantsi ba re – “Mo malatsing a maloba, re ne re tlwaetse go dira ka tsela e mme go diragala!” Go boammaururi gore phetogo e diragala letsatsi le letsatsi. Fa motho a tsofetse, kemelano le phe-to-go e nna e kgolo. Go sala go nna bokete thata mo bathong ba ba godileng go fetola ditsela tsa bona – ba itumelela go dira ka tsela e ba ntseng ba dira ka yona. Mekgwatiriso ya temothuo e fetoga ka lebelo le le boitshegang – tiriso ya dikhemikale mo taolong ya mofero le disenyi, mekgwatiriso ya go sa lemeng le tiriso ya dipeo tse di tokafaditsweng lotso (GM) mme bangwe ba bantshakuno ba rona ba ba godileng ba tshwere bothata go amogela go fetoga.

Riseke

Bantshakuno ba ba godileng ba na le bothata jo bo boitshegang go beeletsa mo ditirong tsa riseke e e kwa godimo. Go sireletsu “khumo” ya bona go bott-hokwa thata ka ntla ya dikgono tse di koafetseng. Ba sala go nna go ikepela mo mokgwatebong wa bona. Ka ntla e nngwe, bomor-waabona ba ikemiseditse go itatlhela mo thekenolojing ya segompieno le mekgwatiriso ya kgwebo e e nang le riseke le go amogela dikgwethlo tsa nako eno. Se se ka dira kgotlheng magareng ga meloko e mebedi e, mme gantsi se ise kwa lekawaneng go tlogela polase.

Re ruana jang?

“Kgaolo ya thuano” ga e ka ke ya tilwa ebile motho mongwe le mongwe o amogela selo se. “Kgaolo ya thuano” ke kgaolo e mo go yona o ikutlwang o nnisegile. Sekao, fa o ne o tlwaetse mo dirisa mogoma, o tlaa batla go tswelela go dirisa mogoma mme e seng go fetogela kwa mekgweng ya tshugommu e mengwe ya segompieno thata.

Mo dingwageng tse di ka nnang 55, bantshakuno ba fithelela kgato e. E, ke nako ya go rola tiro mo ditirong le go letla moloko o mošwa (kgotsa bomorwao) go tseela kgwebo kwa pele. Le fa go ntse jalo, montshakuno ga a ka ke a rola tiro le fa go se na ope yo o nang le kgatlhego ya go tsaya kgwebo ya temothuo. Malatsing ano re bona

bantshakuno ba bantsi ba ba mo dingwageng tsa bo70 ba sa ntse ba dira temothuo le go ntshetsa bamalapa a bona dijо, fela ka ntla ya gore go se na ope yo o ka dirang temothuo.

Mo makgetlong a le mantsi ga go na togamaano ya go rolela tiro ka iketlo mo mongweng. Moloko o mošwa ga o bonale o na le katlhego mo temothuong jaaka boitshediso ka ntla ya tiro e e bokete le dipolo tse dinnye tse di bonwang moo.

Temothuo e ntse e ikgatholositswe jaaka boitshediso

Go sale gale mo dingwageng tsa bo1960, seemo se se jaana se ne sa tlhagelela. Puso, le gale, e ne ya lemoga se se diragalang mme go ne ga rutwa baithuti ka bontsi go thiba phatlha e. Mela ya dipolo mo temothuong e ne ya tlhatloga mme seemo sa baakanngwa. Ka e nako re ya go tshwanelwa ke go tsaya matsapa a a boitshegang go tlhokomela seemo se gape. Fa re sa tseele seno tlhogong, re tlaa iphitlhela re lebane le bantshakuno ba thuto e e bokoa, ba bokgoni jo bo bokoa.

Dikolo tsa temothuo

Dikolo tsa temothuo tse dintsu di ne tsa tswalwa gore bana ba latele dikhoso tsa seekatemiki. Go bokete thata go simolola dirutwa tsa temothuo gape. Temothuo e tshwanetse go rutwa mo bonyaneng gore bana ba ungwe lorato lwa temothuo le go e tlhophua jaaka boitshediso.

Badiri ba polase

Go nna modiri mo polaseng ga go bonolo – temothuo e tlhoka diura tse ditele-le tsa tiro mme mo makgating a mantsi tiro ya mo polaseng e tshwanetse



A dingwaga tsa gago ke letlotlo kgotsa disuga mo madirelong a korong?

go dirwa malatsi a a supang a beke (sekao, tiro ya teri). Se ka gope ga se tsamaisane le dipolotiki kgotsa kgethololo – mo dinageng tsotlhe, temothuo ke go dira ka thata mme go raya le diura tse ditelele. Bontsi jwa badirapolaseng ba maloba ba hudugetse kwa ditoropong le metsesetoropong ka tsholofelo ya go amogela ntlo. Bantshakuno ba ne ba patelesega go tsena mo tirisometšhineng mme jaanong ditiro di lathegile. Nngwe ya dikgwethokgolo tsa gompieno ke tlholoditiro – ditiro di ka tlholwa mo lephateng la temothuo, fela re tshwanetse rotlhe go tlhaloganya sentle gore temothuo e batla boineelo le diura tse ditelele.

Re alafa jang seemo se?

Dikolo (thuto)

Re tshwanetse go busetsa temothuo mo lenaneothutong jaaka serutwa sa tlhopho. Ka tsela e bokgoni bo ka tlhabololwa le go fetisediwa kwa go ba bangwe.

Puso

Re tlhoka pholisi e e totobetseng e e tlhamegileng sentle (e e ka diragadiwang)

mo lephateng la temothuo. Re na le pholisi, fela re retelelw a go diragatsa dipolisi.

Bantshakunopotlana jaaka tshetla

Ga go na lefatshe le le tshwanetseng go nna le sa dirisiwe, dipolase tse di potlana ke tshetla e e boitshegang mo Aforikaborwa. Batho ba ba se nang ditiro tsa leruri ba ka itirela botshelo mo dipolaseng tse di potlana – go iphepa le go fepa ba lelapa la gago ke tlhoko ya motheo e e ka tlhokomelwang ke temothuo le tota mo selekanyong se se botlana thata.

Maitsholo a tiro

Setshaba sa Aforikaborwa se fetogile setshaba se se botswa. Maitsholo a tiro a tlhoka go tsosolosiwa go tswa bonyaneng. Re fetogile go nna setshaba se se akanyang fela ka ditshanelo – gakologelwa gore mo tshwanelong e nngwe le e nngwe gape go na le maikarabelo. Thulaganyo ya dikabo le diphenšene e diretswe go thusa bathoki, fela gajaana ka tsela nngwe batho ba kampe ba amogela dikabelo go na le go dira tiro ya bothokwa ya go itschedisa.

JAN DE VILLIERS, MONTSHAKUNO YO O ROTSENG TIRO

Botlhokwa jwa go reka peo e e kannweng e e siameng

FA O KA LEBA O SETSHWANTSHO SA KORONG E E BATLANG E BUDULE KA TLHOAFALO SENTLE, O TLAAT LEMOGA GORE MOLEMİ YO O NTSE LE BOTHA-TA JO BO BOITSHEGANG. GO NA LE BONNYE METHALE E E FAROLOGANENG E LE MEBEDI YA KORONG E E JWETSWENG MO TSHIMONG E – O MONGWE O SETSE O LE GAUFI LE GO BUTSWA FA O MONGWE O SA NTSE O LE MOTALA.

Se se tlhola matlholtlhapelo – fa o ka leka go roba korong fa mothale wa ntlha o budule, korong e e sa butswang e tšhwetlelw a mo mmung go nna pasta e e emisang motšhine go photha dithoro. Fa o emela korong e e kwa morago go butswa, mothale o o bonako ole o tlaa bo o leleane fa fatshe mme o tlaa go latlhelga.

Se ke sesupo fela sa botlhokwa jwa go reka peo e e kannweng e e siameng – o tshwanetse go itse gore o rekang, go seng jalo tsamaiso ya gago e ka fetoga tlalelo!

JANE MCPHERSON, MOTSAMAISELENANEWA
LENANEOTLHABOLOLO LA BANTSHAKUNO LA GRAIN SA

**Koketšo ye e kgethilwego ye,
e kgonegile ka thušo ya Trasete
ya Mabele a Marega.**



Methale e e farologaneng ya korong e jwetsweng mo tshimong e le nngwe.

Itse seemo sa dikotla sa mmu wa gago



Mebala e e farologaneng mo megwannye ya mmidi e supa ditlhaelo tsa dikotla.

LEBA SETSHWANTSHO SA MEGWANG YA MMIDI – O KA BONA MEBALA E E FAROLOGANENG E MENTSI – TSE KE DITLHAELO TSA DIKOTLA. FA O RULAGANYA GO JWALA SEJWALO MO TSHIMONG E E RILENG, RE GO ROTLOETSA KA GALE GO TSAYA DIKAOMMU GORE O TLE O ITSE SEEMO SA DIKOTLA SA MMU WA GAGO.

Mmu o mmidi o jwetsweng mo go ona o ne o na le dithaelo mme go itshuoa gentle mo setshwantshong gore ga go a tshwelwa monontsha o o nepaget-seng. Megwang e tshwanetse e bo e nna le mmala o o tshwanang wa botala jo bontsho.

Naeterojene (N)

- Naeterojene ke karolo ya botlhokwa ya dibodi.
- Naeterojene e botlhokwa mo ditiregong tsa botshelo le kgolo mme e godisa:
 - Mmala o motala wa semela;
 - Kgolo ya mogwang le kutu;
 - Boleng jwa dijwalo tsa megwang; le
 - Tlhamego ya dithoro.

Foseferase (P)

- Foseferase ke karolo ya botlhokwa ya dibodi:

- Foseferase e botlhokwa mo ditiregong tsa botshelo le kgolo mme e godisa:
 - Tlhabologo ya medi go sale gale;
 - Itlhaganediso ya go butswa ga sejwalo;
 - Tlhamego ya peo; le
 - Tlhamego ya sete e ntshwa – e leng kgolo tota.

Potasiamo (K)

- Potasiamo e fitlhelwa gantsi mo dikarolong tse di phophomang tsa semela, mme bogolo mo dikgaolong tse kgolo e diragalang mo go tsona mo dikutung.
- Potasiamo Foseferase e botlhokwa mo ditiregong tsa botshelo le kgolo mme e godisa:
 - Boleng jwa sejwalo;
 - Lotlhaka lo lo tileng;
 - Kgolo e e phophomang;
 - Tlhamego ya dithoro;
 - Kemelano le bolwetsi, serame le komelelo; le
 - Tiriso metsi.

JANE MCPHERSON, MOTSAMAIASELENANEWA LENANEOTLHABOLOLO LA BANTSHAKUNO LA GRAIN SA

Go tsoma mmaba sebokophetlhi

FA GODIMO GA DITSHWANTSHO TSE PEDI TSE DI BONTSHANG SEBOKOPHETLHI MO MMIDING. DITSHWANTSHO TSE KE GO GO GAKOLOLA FELA GORE O NNE O NTSE O TSOMA MMABANYANA MO MMIDING.

Seboko se se ka dira tshenyo e kgolo thata mo mmiding wa gago mme o tshwanetse go nna o butse matlhoka gale – gantsi go tloga ka Ferik-gong, ngwana le ngwaga. Meboto e tla ka “makhubu” e bile gantsi o tlaa nna tlhaselo e e fetang bongwe mo setlheng.

Bontsi jwa batho bo dirisa peo ya mmidi e e nang le BT mo leineng la yona – peo e e ribolotswe ka kgethego go emelana le sebokophetlhi – diboko ga di ne di tshela fa di ka ja mmidi o. Le mororo peo e e tura thata, go bonala go le mosola go e dirisa ka gore o ka boloka dijwalo tsa gago.



Setshwantsho se se tlhapileng sa sebokophetlhi mo mmiding.

JANE MCPHERSON, MOTSAMAIALENANEO WA LENANEOTLHABOLOLO LA BANTSHAKUNO LA GRAIN SA

Seyalemoyeng

Se fetiše mananeo a a kgahlišago ao a ahlaahlago ditaba tše di amago batšweletši ba ba hlabologago.

Radio	Letšatši	Mohlagiši	Nako
Radio Qwaqwa	Labone	Johan Kriel	19:00 - 20:00
Radio Mafikeng	Labone	Tonie Loots	19:30
Zululand FM	Mokibelo	Jurie Mentz	06:10
Ligwalagwala FM	Labone	Jerry Mthombothi	05:10
Umhlobo Wenene FM	Labobedi	Lawrence Luthango	04:30
Alfred Nzo FM	Mošupologo	Ian Househam	19:00 - 20:00



Selekanyi se se dirang se ka go bolokela diketekete

FA O TLHOKA GO ITSE GO LE GONTSI KA ENJENE, SELEKANYI SA THEMSPHEREITŠHA, THULAGANYO YA TSIDIFATSO KGOTSA THEMOSETATE TSA TEREKERE YA GAGO, KGANNYANA E E TLA GO NEELA TSHEDIMOSETSO E NTSI GO KA DIRA SONA SEO.

Enjene

Enjene ke setlhophha sa dikarolwana (*parts*) tse di tsalanang tse di gokagants-weng ka tsela e e kgethegileng. Mo tirisong e bopetswe go fetolela maatla a a tswang mo go tukeng ga lookwane (*fuel*) go nna mo sebopegong se se mosola. Mo enjeneng ya segompieno go na le dikarolwana di le dints tse nngwe le nngwe e leng bothokwa thata mo tiragatsong ya enjene.

Gajaana le gale, re ka akanya ka enjene jaaka sediriso se se re letlang go tshela lookwane ka ntla nngwe le go bona maatla go tswa ntheng e nngwe. Lookwane lo tuka ka fa tlase ga kgatelelo mme jaaka rothle re itse, fa sengwe se tuka, se ntsha mogote.

Tuko ya ka fa gare e kaya go šwa ka fa teng, ka jalo enjene ya tuko ya ka fa gare ke nngwe e e fisang lookwane ka fa gare. Tota se ke gore enjene ke seduti se re tsenyang lookwane le mowa mo go sona mme re simolole go di fisa. Motswako o o atologa ka bonako fa o ntse o tuka le go kgoromeletswa kwa ntle. Kgoromeletso e e ka dirisiwa go sutisa karolwana ya enjene le go fetisiwa go tsamaisa motšhine. Ka bokhutshwane enjene ke sediriso se se fetoleleng maatla a mogote mo maatleng a semotšhine go dira tiro.

Selekanyi sa themphereitšha

Selekanyi sa themphereitšha se lekanya themphereitšha ya enjene. Fa enjene e simolola go gotela go fetisa, go ka nna le tshenyo mo enjeneng. Fa o bona themphereitšha e tthatloga, dira sengwe ka bonako mme o emise ter-ekere pele go ka nna le tshenyo mo enjeneng.

Mo masimong re bona dilekanyi tsa dithemphereitšha tse dints tse di sa berekeng – se se kotsi thata mo terekeng ya gago gonne fa selekanyi se se bereke ga o ne o itse fa enjene e gotela go fetisa mme go ka bolaya. Se se ka go jela go ka nna R50 000 go e baakanya. Dilekanyi tsa themphereitšha tse,

di ka bonwa mo mabentleleng a dirori, mme e bile go bothale go emisetsa selekanyi sa themphereitšha se sa se berekeng ka sengwe – se se ka go bolokela diketekete tsa diranta.

Thulaganyo ya tsidifatso

Thulaganyo ya tsidifatso mo terekeng e dira dilo di le pedi:

1. E thibela kgotelo e e fetisang ya enjene; le
2. E laola dithemphereitšha go nna mo dilekanong tse dintle.

Kgotelo e e fetisang e ka tshuba dikarolo tsa enjene ka ponyo ya leithlo. Mogote mongwe o a thokega gore go nne tuko, fela enjene e e berekang e ntsha mogote o montsi thata. Ka jalo thulaganyo ya tsidifatso e tshwanetse go tsaya mogote o o feteletseng. Go laola dithemphereitšha go tshola enjene mo selekanong sa mogote se se gaisang gore go nne le tuko e e siameng mo tiragatsong nngwe le nngwe. Morago ga tumiso, enjene e tshwanetse go thithofadiwa ka bonako jo bo kgonagalang.

Mehuta ya dithulaganyo tsa tsidifatso

Go dirisiwa mehuta e le mebedi mo dijenjeneng tsa segompieno:

- Tsidifatso ya mowa – e dirisa mowa ka go dikologa mo enjeneng go phatlalatsa mogote.
- Tsidifatsi ya seedi – e dirisa metsi go dikologa mo enjeneng go phatlalatsa mogote.

Tsidifatso ya mowa e dirisiwa bogolo mo dijenjeneng tse dinnye kgotsa difofaneng gonne go bokete go romela mowa kwa dintlheng tsa mogote tsa dijenje tse dikgolo tsotlhe. Dipeipi tsa metale, diphathla le dibuduli di dirisiwa go thusa go phasalatsa mowa.

Tsidifatso ya seedi gale e dirisa metsi jaaka setsidifatsi. Mo maemong a loapi a a serame, go tshelwa dithaolosi tsa sithebela kgatselo mo metsing go thibela go gatsela. Metsi a dikologa ka go tsamaya mo disilintareng le dithhogo tsa silintara. Fa mogote o anama o monyelwa ke metsi, a jaanong a elelelang kwa radiethareng. Kelelo ya mowa mo radiethareng e tsidifatsa metsi le go phasalaleta mogote mo moweng. Metsi jaanong a boela gape kwa enjeneng go tsaya mogote o montsi gape.



Selekanyi se se dirang se ka go bolokela diketekete

Dithulaganyo tsa tsidifatso tsa seedi

T'ulaganyo ya seedi e ka nna le tse di latelang:

- Radiethara le sethibo sa kgatelelo;
- Fene le lebanta la fene;
- Pompo ya metsi;
- Kobo (*jacket*) ya metsi ya enjene;
- Themosetate;
- Setsidifatsi sa oli ya enjene;
- Mathomponyana a kgokaganyo;
- Seedi kgotsa setsidifatsi.

Radiethara ke nngwe ya dikarolo tse dikgolo tsa thulaganyo ya tsidifatso ya seedi efe kampo efe. Ke teng fa, fa mogote o o mo setsidisitsing o gololelwang mo lefaufaung. Gape e tlamelka moduto wa seedi o o lekaneng go tsamaisa thulaganyo ya tsidifatso ka nonofo.

Pompo ya metsi

Pompo ya metsi e dikelosa setsidifatsi mo thulaganyong. Pompo e goga setsidifatsi se se mogote go tswa mo bolokong jwa enjene le go se pateletsu go tsena mo radiethareng go tsidifatsa. Di-enjene dingwe di na le ditshubu tsa phasalatso, fa tse dingwe di na le dipathlana tsa phetiso tse di lebisang kelelo ya setsidifatsi ya tlaleletso kwa dikarolong tse di "bolelo" jaaka dinno tsa dibelofo tsa ekesoso. Pompo ya metsi gale ke ya mohuta wa sentifukale mme e ka bulelwa "pelo" ya thulaganyo ya tsidifatso. Fa pompo e retelelwae ke go dikelosa setsidifatsi, mogote ga o ntshiwe go tswa mo enjeneng mme tshenyo ya mogote o o fetisang e ka diragala.

Themosetate

Themosetate ke belofo e e dirisiwang ka mogote. E laola kelelo ya setsidifatsi go ya radiethareng go tshegetsa themphereitsha ya tiriso e e nepagetseng. Themosetate e tlamela ka taolo e e itirisang ya themphereitsha ya enjene ka selekano se se nepagetseng. Se se bothokwa gore go bonwe tiragatso e e gaisang go tswa mo enjeneng.

Dienjene dingwe tse dikgolo di dirisa dithe-

mosetate tse pedi go laola themphereitsha. Tiro le tiriso di tshwana fela le tsa mo thulaganyong ya themosetate e le nngwe fela yona e letlela bokgoni jo bo oketsegileng. Ke fela karolvana e nnye ya bokgoni jwa tsidifatso jwa dienjene e tl-hokegang mo merwalong e e botlhoho, tota le mo maemong a bosa a a bothitho.

Ka nako ya thithofatso themosetate e nna e tswalegile. Pompo ya metsi e dikelosa setsidifatsi go ya ka kobo ya metsi ya enjene fela, ka tsela ya modikolosa.

Enjene e thithofala ka bonako go fithelela themphereitsha ya tiriso ya yona pele themosetate e bulega. Fa themosetate e bulega, setsidifatsi se se bolelo se elela go tswa mo enjeneng go ya kwa radiethareng le go boa.

Setsidifatsi

Setsidifatsi ke seedi se se dikologang mo thulaganyong ya tsidifatso, se tsaya mogote go tswa kobong ya metsi ya enjene go tsena mo radiethareng go fetisediwa kwa moweng o o kwa ntle. Setsidifatsi jaanong se elelela gape kwa morago go tsena kwa enjeneng go monyela mogote o montsi.

Go tlhokomela thulaganyo ya tsidifatso

Tlhokomela e e nepagetseng ya thulaganyo ya tsidifatso e bothokwa mo enjeneng e e tsamayang ka thelelo.

Kgatellophetelelo ke kotsi e kgolo mme e ka tswa e tlholwa ke:

- Go thibana ga thulaganyo ya tsidifatso;
- Tlhaelo ya setsidifatsi; le
- Pompo ya metsi kgotsa themosetate e e sa direng sentle.

Tlhola selekano sa setsidifatsi le themphereitsha gangwe le gape. Tlhokomela le go thula thulaganyo ya tsidifatso bonnye gabedi ka ngwaga. Tiriso e e nonofileng ya thulaganyo ya tsidifatso e tlhoka phefafatso ka selebalo, bogolosegolo ka nako ya diphetogo tsa dithla fa tlhaoloso ya sithebelakgatselo go tshelwa kgotsa se ntshiwi.



Kgatišo ye e tšweletšwa ka thušo ya Maize Trust.

GRAIN SA

PO Box 88, Bothaville, 9660
► (056) 515-2145 ▲
www.grainsa.co.za

MOLAODI WA LENANEO

Jane McPherson
► 082 854 7171 ▲

SETSEBITSEBI: THUTO LE TLHABOLLO

Willie Kotzé
► 082 535 5250 ▲

SETSEBITSEBI: DITIRELO TŠA NAGA

Danie van den Berg
► 071 675 5497 ▲

PHATLALATŠO: PULA-IMVULA

Debbie Boshoff
► (056) 515-0947 ▲

BALAODIPROFENSE

Daan Bosman

Mpumalanga (Bronkhorstspruit)
► 082 579 1124 ▲

Johan Kriel

Free State (Ladybrand)
► 079 497 4294 ▲

Tonie Loots

North West (Zeerust)
► 083 702 1265 ▲

Jerry Mthombothi

Mpumalanga (Nelspruit)
► 084 604 0549 ▲

Lawrence Luthango

Eastern Cape (Mthatha)
► 083 389 7308 ▲

Jurie Mertz

KwaZulu-Natal and Mpumalanga
► 082 354 5749 ▲

Ian Househam

Eastern Cape (Kokstad)
► 078 791 1004 ▲

PEAKANYO LE KGATISO

InfoWorks
► (018) 468-2716 ▲
www.infoworks.biz



PULA IMVULA E HWETŠAGALA KA MALEME A A LATELAGO:

Sesotho sa Leboa,
Seisemane, Seafrikane, Setswana,
Sesotho, Sezulu, Sethosa.

Nepo ya rena ke go tšweletša kgatišo ya maemo a godimo. Ditshwayatshwayo dife kapa dife tše di ka bago gona mabapi le dikagare goba peakanyo ya yona, di ka romelwa go Jane McPherson.

Dilekanyi tsa dithempereitsha tse di sa direng sentle di ka senya enjene ya terekere ya gago.

**TSHEDIMOSETSO E BONWE GO TSWA KHOSONG YA TLAMELO
YA TEREKERE LE DIDIRISO TSA POLASE YA GRAIN SA**

